



SESOTHO
GRADE R – BOOK 4
TERM 4
ISBN 978-1-4315-0728-3
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
15th Edition



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kereiti ya

R



E tshabolotswe e
bile e tsamaelana le
CAPS

Lebitso:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SESOTHO

Buka

4

Kotara 4



Mofumahadi Angie Motshekga,
letona la Lafapha la Thuto ya
Motheo



Ngaka Reginah Mhaule,
Motlatsi wa Letona la
Thuto ya Motheo

Selemong sena sa Kamohelo sa (Kereiti ya R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lafapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tshehetsa mosebetsi wa ngwana wa Moaforika. Diphuputso di bontshitse hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mosebetsi e ba phephetsang pele ho Kereiti ya 1, ba sebetse hantle dithutong tsa bona dilemong tse latelang, dilemong tsa poraemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshwanelang ho rutwa haholwanyane ha ba le Kereiting ya R.

Thutong ya Motheo kharikhulamo e lebeletse hore ngwana wa Kereiti ya R a fumane monyetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bokgoni ba ho sebetse dipalo, ke hona mona moo ba hlokanang ho tshehetswa haholo hore ba fumane motheo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba fihla Kereiting ya 1 le ho fetela dihlopheng tse ka hodimo.

Dibuka tsa Kereiti ya R ka hoo maikemisetso a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bokgoni bona le ho tseba dintlha tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le monyetla e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bokgoni ba bona ho itokisetse bakeng sa dikereiti tse latelang.

Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshwanela ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe, le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshwanela ho utlwisisa kamano e teng dipakeng tsa mantswe le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokomela hore mantswe a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moelelo. Ho sa le jwalo, pele bana ba ihuta ho ngola, ba tshwanela ho ntshetsa pele bokgoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa mantswe le dibopeho le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bokgoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tsena.

Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisisa ka ho tshwana. Dibuka tsa Kereiti ya R di thusa matitjhare le bana ho sebetse ka mokgwa o ikgethang oo ngwana ka mong a ka sebetse ka sekgahla sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo, le ha ho hloka hore titjhare a ka kgutlela morao ho thusa ngwana moo a sa utlwisisang hantle ho latela maemo a kutlwisiso ya ngwana. Mosebetsi e tla thusa ngwana le titjhare ho bona moo ho nang le dikgwaello e le hore titjhare e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgaello tseo pele ngwana a fetela dikereiting tse ka pele.

Dibuka tse kenyeletsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bokgoni ho tsa bophelo tseo kaofela ha tsona ho nang le mokotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapaneng ya ho hohela maikutlo a moithuti. Re a tshepa hore baithuti batla thabela le ho ananela ho sebedisa mosebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhare o tla natefelwa le bona ho sebediseng dibuka tsena.

Ho hlwekisa



Ho hlwekisa ho monate!



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SCAN HERE
or visit OMO.CO.ZA
for fun activities in
the OMO Messy
Play Zone.



Kereiti
ya **R** **TSE KOPANENG**

- Puo ya Lapeng
- Dipalo
- Bokgoni ho tsa bophelo



ya Mosebetsi

1	Dinonyana le dihababi.....	2
2	Diphoofolo tse hlaha	22
3	Dipapadi	34

SESOTHO

Buka ya

4

Kotara ya 4



Dinonyana le dihababi






Qoqa ka setshwantsho.






Qapodisa modumo o qalang wa lentswe.

r



rula



ranta



roto



roboto





Lebitso la ka ke:





Qapodisa, o hatellise o be o etse sedikadikwe modumong o qapodisitsweng.


r





Beha dintho meleng ka ho latela palo ya tsona.

Kotara ya 4 – Beke ya 1–5





Seha dikarete meleng e kgaotsweng obe o bapale papadi.




noha



kwena



lempetje



mokgodutswane



sephooko



mptjhe




letata



ntsu



leeba



1.5




Qoqa ka moo peo e melang ka teng.
Ngola nomoro ya nngwe ho fihla ho nne ho bontsha tatellano.





Hlwaya diphapang.








Ke modumo ofe o utlwahalang qalong ya lentswe.

t



tapole




tonki



tonka



tala



terene



tenese




Lebitso la ka ke:




Qapodisa, o hatellise o be o etse sedikadikwe modumong o qapodisitsweng.

t



tamati



t

r

f

t

t






1.9




Ha re arolelaneng ka ho lekana.






Hatisellisa, bala o be o tlotse dibopeo tse robedi ka mmala.

8




8






8



8



8





Mamela ditaelo ebe o kgomaretse dikgomaretsi.


Kotara ya 4 – Beke ya 1–5


		





Seha setshwantsho o bope phazele ka sona.







Kopanya matheba mme o tlotse mmala o dinomorong.



1




2



3



4





Ke modumo ofe o utlwahalang qalang ya lentswe.

h



heke



hotele



hempe



haraka






Lebitso la ka ke:

1.15



Qapodisa, o hatellise o be o etse sedikadikwe modumong o qapodisitsweng.

h



Diphoofolo tse hlaha

Kotara ya 4 – Beke ya 1–5



Qoqa ka setshwantsho.





Bala, o bontshe o be o ngole palo ya tsona.





Taka sefahleho se thabileng kapa se hlonameng hukung ya setshwantsho ka seng.



Ho monate ho ba le mme.



Ke lahlehile.






Nthuse ho fumana mme.



Ke kgutletse ho mme.











Etsa sedikadikwe se setala ho phoofolo e kgolo ho tse ding. O etse se mmala wa lamunu ho e nyane.










Bala o etse sedikadikwe palong e nyane moleng ka mong.

Kotara ya 4 – Beke ya 1–5





Bala matheba o qetelle lehlakore le leng la serurubele.






Qapodisa modumo o qalang wa lentswe.

g



gauta



kgomo



kgaba



kgaretene



galase



kgubedu



Lebitso la ka ke:

2.6





Qapodisa, o hatellise o be o etse sedikadikwe modumong o qapodisitsweng.

g



galase



g

g


g

g

g



Etsa sedikadikwe lentsweng le sa qaleng ka modumo o tshwanang le a mang.



peo



mora



pere




morara



selepe



morena



lerako



boroko



boloko



sekolo



pelo



sejana



Seha dikarete tsa dinomoro.



	2
	● ●

	3
	● ● ●

	4
	● ● ● ●

	5
	● ● ● ● ●

	6
	● ● ● ● ● ●

	7
	● ● ● ● ● ● ●

	8
	● ● ● ● ● ● ● ●

	9
	● ● ● ● ● ● ● ● ●

i



inki

p



pitsa

o



oketopase

d



dijo

k



katse

n



nku

e



eie













s



setulo



Taka dithutswana tse lekanang le matheba ebe o ngola nomoro e nepahetseng.



3

Dipapadi

Qoqa ka setshwantsho o kgomaretse di kgomaretsi.







Ke modumo ofe o utlwahalang qalang ya lentswe.


k



kuku



koloji




kobo




katse



kama



konopo



Lebitso la ka ke:




Qapodisa, o hatellise o be o etse sedikadikwe modumong o qapodisitsweng.

k



katiba



k

k

b

h

k

k

k


k

k




Etsa sedikwadikwe ho dintho tse ngata.





Kotara ya 4 – Beke ya 6-10



5



4





Bolo e ya ka nqane ho polasi.

4




Bolo e ya ka nqane ho zoo.

5



Thando o neha bana bolo ya bona.

8



Lerato o raha bolo haholo.

1



Bolo e ya ka nqane ho lebopo la lewatle.

6



Bolo e ya ka nqane ho motse.

3



Bolo e ya hodimo ka nqane ho mmila.

2



Thando o kapa bolo.

7



Bapisa nomoro ya dintlha le nomororo e ka lebokosong e be o ngola nomoro tse siyo.

Morena
o hlabile
dintlha tse

9.



Maditeboho
o hlabile
dintlha tse

5.



Sabelo
o hlabile
dintlha tse

3.




9


8

7

6



4



2

1

Paballo
o hlabile
dintlha tse

2.



Wandisile
o hlabile
dintlha tse

4.



Tshebeletso
o hlabile
ntlha e 1.







Mamela o etse.

Kotara ya 4 – Beke ya 6-10


Etsa sedikadikwe lenakeng le supileng hodimo.




Etsa sedikadikwe lenakeng le supileng tlase.



Etsa sedikadikwe lenakeng le supileng lehlakoreng le letshehadi.




Etsa sedikadikwe lenakeng le supileng lehlakoreng le letona.





Thusa ngwanana ho fumana kuku ya hae ya tsatsi la tswalo.
Taka manaka ho bontsha tsela.





Ke modumo ofe o utlwahalang qalang ya lentswe.

q

qubu



qalo



qamaka



qeka



qanthana



qoqa



Lebitso la ka ke:




Qapodisa, o hatellise o be o etse sedikadikwe modumong o qapodisitsweng.

q



qwabi



a

q

j

q

q

q


q

q

q






Etsa sedikadikwe ho paterone e tshwanang le e ka bolokong ba pele.



3.10



Etsa X ho sentshwantsho se se nang modumo o tshwanang le wa tse ding.





Hlwaya phapang.







Tshwaya e boima moleng ka mong.

Kotara ya 4 – Beke ya 6-10


☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

3.13






Hatisellisetsa nomoro mme o take dintho tse robong.

9

9

9

9





Di kae kaofela?

Kotara ya 4 – Beke ya 6-10



le





7




le




le



le



le




3.15




Sebedisa dikgomaretsi ho etsa lenane la ho reka.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	



Tse sehilweng



Phazele:

Seha phazele ena moleng o motsho. Jwale kopanya dikotwana tsena ho etsa setshwantsho.


Dikarete tsa ho ruta:

Seha dikarete meleng e entsweng ka matheba a matsho mme o bontshe motswalle wa hao hore a tle a o bolele na ke eng. Fanang sebaka mme le ikwetlise donomoro tsa lona.




Etsa daenasoso:

Seha maoto le mohatla wa daenasoso meleng e metsho. Mena poleiti ya pampiri halofo. Jwale kopanya dikotwana tsena mmoho ho etsa daenasosos jwaleka setshwantshong.



Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka e tshwanang le ena e sehweng. E nkele hae mme o e balle metswalle ya hao le ba lelapa.





A re etseng.

Seha leqephe moo ho nang le mola wa matheba mme o manamise leqephe khafareng e ka morao ho etsa phokhotso. Boloka tseo o di sehileng ka mona hore di se ke tsa lahleha.


TSE SEHILWENG


DIMANAMISWA




DIMANAMISWA


DIMANAMISWA

DIMANAMISWA













MANAMISA MONA MANAMISA MONA

MANAMISA MONA MANAMISA MONA

MANAMISA MONA MANAMISA MONA

MANAMISA MONA MANAMISA MONA





Ke lapile hore!
Diapole tsena di a kgadisa.

4



Ho etsahalang moo? Ke
lakatsa eka nka amoheleha
ka tlelaseng ena.

5




Kajeno bohle re etela Jerry
serapeng sa diphoofolo. E ba
le letsatsi le monate Jerry.

8



Jerry o ya
skolong.



1




Ke lakatsa eka nkabe ke
tseba ho bala le ho ngola.

6



Ke eng hoo?
Nka ho ja?

3



Ke batla ho ya sekolong.

2



Ke nako ya ho ya hae
Monghadi Jerry. E tla le
rona.

7



STICKERS

GRADE R BOOK 4



2-3





10




11




12-13



34-35














42-43












44





16

14



23

